

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2013. godine, donijela je

**ODLUKU O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJ CRNE GORE I MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE MAKEDONIJE O
FITOSANITARNOJ SARADNJI**

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije o fitosanitarnoj saradnji, koji je potpisan u Skoplju 22. juna 2012. godine.

Član 2

Tekst Sporazuma iz stava 1 ove Odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**SPORAZUM
IZMEĐU**

**MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
CRNE GORE**

I

**MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIKE MAKEDONIJE
O FITOSANITARNOJ SARADNJI**

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije i (u daljem tekstu: Ugovorne strane), u želji da podstaknu međusobnu saradnju u fitosanitarnoj politici;

u nastojanju da zaštite svoje teritorije od unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom i da ograniče gubitke koji nastaju kao posljedica njihovog unošenja i širenja;

te da olakšaju međusobnu trgovinu i razmjenu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, sporazumjele su se sljedeće:

Član 1

Uvoz, izvoz i tranzit pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (u daljem tekstu: "pošiljka bilja") može se obavljati samo ako su ispunjeni uslovi u skladu sa propisima o zdravlju bilja zemlje uvoznice.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da nadležni organi njihovih zemalja priznaju izvještaje o ispitivanju zdravstvenog stanja pošiljaka bilja izdatih od strane akreditovanih ili ovlašćenih laboratorija zemlje izvoznice.

Svaka Ugovorna strana će kontrolisati pošiljke bilja pri uvozu i po potrebi vršiti ispitivanje zdravstvenog stanja.

Član 3

Svaku pošiljku bilja sa Liste V. B mora pratiti originalni fitosertifikat.

Član 4

Ukoliko se pri uvozu utvrdi da pošiljka bilja ne ispunjava propisane uslove o zdravlju bilja zemlje uvoznice nadležni organ zemlje uvoznice će odmah o tome obavijestiti nadležni organ zemlje izvoznice i preduzeti fitosanitarne mjere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana će se uzajamno obavještavati o fitosanitarnim mjerama ograničenja i zabrane uvoza pošiljaka bilja.

Član 5

U cilju razvijanja saradnje u oblasti fitosanitarne politike, nadležni organi zemalja Ugovornih strana će međusobno razmjenjivati informacije, iskustva i znanja i nastojati da se organizuju godišnji stručni sastanci, na bazi reciprociteta.

Član 6

Sporna pitanja proizašla iz primjene ovog sporazuma rješavaće se između predstavnika nadležnih organa zemalja Ugovornih strana.

Član 7

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Crnoj Gori je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Fitosanitarna uprava i Uprava za inspekcijske poslove), sa sjedištem u Podgorici.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Makedoniji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Fitosanitarna uprava i Državni inspektorat poljoprivrede), sa sjedištem u Skoplju.

Član 8

Odredbe ovog sporazuma mogu se mijenjati uz saglasnost Ugovornih strana.

Član 9

Ovaj sporazum ne primjenjuje se na prava i obaveze Ugovornih strana koja proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne strane.

Član 10

Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet (5) godina i stupa na snagu danom potpisivanja.

Ovaj sporazum će automatski biti produžen za svaki naredni period u trajanju od po godinu dana , sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže najmanje šest mjeseci prije isteka važenja i o tome diplomatskim putem obavijesti drugu Ugovornu stranu.

Sačinjeno u Skoplju dana 22. juna 2012. godine, u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju neslaganja u tumačenju teksta sporazuma, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

**Za Ministarstvo poljoprivrede
i ruralnog razvoja
Crne Gore**

**Za Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Republike Makedonije**

Tarzan Milošević

Ljupče Dimovski

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____ godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović